

t11_pzfmisc1
(TMNdYiEGN5fkTkKZLHuhvQ5L2KKfje4P3g1)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r6_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_pzfmisc1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_pzfmisc1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_finset_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. k2_tarski X0 X0 = k1_tarski X0 \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 \\ & X1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0)))) \wedge ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))))) \Rightarrow \\ & (r6_pboole X0 X1 X2) \Leftrightarrow (X1 = X2) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge (\\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0)))) \Rightarrow ((v1_relat_1 (k1_pzfmisc1 \\ & X0 X1)) \wedge ((v2_relat_1 (k1_pzfmisc1 X0 X1)) \wedge ((v4_relat_1 (k1_pzfmisc1 \\ & X0 X1) X0) \wedge ((v1_funct_1 (k1_pzfmisc1 X0 X1)) \wedge ((v1_partfun1 (k1_pzfmisc1 \\ & X0 X1) X0) \wedge (v2_finset_1 (k1_pzfmisc1 X0 X1))))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge (\\ & (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\ & X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. ((v1_relat_1 X3) \wedge ((v4_relat_1 X3 X0) \wedge ((v1_funct_1 \\ & X3) \wedge (v1_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((X3 = k2_pzfmisc1 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X4. \\ & (X4 \in X0) \Rightarrow (k1_funct_1 X3 X4 = k2_tarski (k1_funct_1 X1 X4) (k1_funct_1 \\ & X2 X4)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\
& (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_relat_1 \\
& X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\
& ((X2 = k1_pzfmisc1 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3. (X3 \in X0) \Rightarrow (k1_funct_1 X2 X3 = \\
& k1_tarski (k1_funct_1 X1 X3))))))
\end{aligned} \tag{5}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v4_relat_1 X1 X0) \wedge \\
& (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (r6_pboole X0 (k2_pzfmisc1 \\
& X0 X1 X1) (k1_pzfmisc1 X0 X1))
\end{aligned}$$